

L'ALFABETO ITALIANO

Italijanska abzuka ima dvadesetjedno slovo:

- | | | | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. a (a) | 2. b (bi) | 3. c (ci) | 4. d (di) | 5. e (effe) | 6. f (effe) |
| 7. g (gi) | 8. h (acca) | 9. i (i) | 10. l (elle) | 11. m (emme) | 12. n (enne) |
| 13. o (o) | 14. p (pi) | 15. q (qu) | 16. r (erre) | 17. s (esse) | 18. t (ti) |
| 19. u (u) | 20. v (vu) | 21. z (zetta). | | | |

Ostalih pet slova, **k** (cappa), **j** (i lunga), **x** (ics), **y** (ipsilon), **w** (vu doppia), u italijanskom jeziku se koriste za pisanje stranih reči i internacionalnih skraćenica.

K (cappa) se koristi u stranim rečima i u skraćenicama kao kg, km, kl, kw za (chilogrammo, chilometro, chilolitro, chilowatt).

J (i lunga) se koristi za imena Jacopo, Jolanda, majolica (maiolica), jazz.

X (ics) često se pojavljuje u latinizmima kao rečca **ex**: l'ex-re, l'ex- presidente, **extra-** (un lavoro extra)/prekovremeni rad/, (un prodotto extra) /što se odnosi na vrhunsku marku/.

Y (ipsilon) ima vrednost glasa **i** a pojavljuje se u nekoliko reči odomaćenih u Italiji: yoghurt, yacht, derby.

W (vu doppia) je tipično slovo engleske (whisky, week-end, sandwich) gde se **w** izgovara kao **U** i nemačke abecede gde se **w** izgovara kao **V** (Wagner, la musica wagneriana, watt, kilowatt).

Pored pet **vokala A, E , I ,O, U**, ostala slova su **konsonanti**.

Izgovor nekih slova :

| | | |
|----------------|-----------------|---|
| ci (či) | chi (ki) | ca (ka), co (ko), cu (ku). |
| ce (če) | che (ke) | |

| | | |
|----------------|-----------------|---|
| gi (đi) | ghi (gi) | ga (ga), go (go), gu (gu). |
| ge (đe) | ghe (ge) | |

h - se nikada ne izgovara.

qu - iza **q** uvek ide **u** a kada iza njih stoje vokali izgovaraju se kua, kue, kui, kuo (quadro, querella, quiete, quota.)

cq - dok se svi ostali konsonanti mogu predstaviti duplim znakom / Un cane abbaia, la mucca pascola, una stoffa di lana, oggi piove, un gatto sul tetto, la rosa rossa, / slovo **q** kada se izgovara udvojeno piše se **cq** (acqua, aquila, acquistare).

s - između dva vokala čita se (z), ili na početku reči ako sledi jedan od suglasnika **b** ili **l** (sbaglio, slancio)

ss - se uvek čita kao (s) /rosso, rossetto/

z - se izgovara kao (c) pizza, i kao (dz) mazzo

gli - **gl + i** čita se (lji) /figli, fogli/

gli - **gl + i + a,e,o,u** čita se (lj) /maglia, moglie, figlio/

gn - (nj) / bagno, agnello, ogni /

sci i sce daju (š) / sci, scena, sciare, sciopero, sciupare/

sch ispred e čita se (ske) / schermo, scheletro, schema/

NAGLASAK

U italijanskom jeziku se naglašavaju reči na drugom ili trećem slogu od kraja (paróla, trápano). Reči koje imaju naglasak na zadnjem slogu i grafički su obeležene **akcentom** (città, virtù). Pored akcenta postoji u italijanskom jeziku još jedan grafički prikaz pomoću **apostrofa**. On povezuje dve gramatičko-logičke celine, od kojih se jedna završava vokalom a druga počinje vokalom. U tom slučaju poslednji vokal prve reči se izostavlja, elidira tj. zamjenjuje se apostrofom. Elizija je obavezna sa članovima : *l'anno* (za lo anno), *l'arte* (za la arte), *un'amica* (za una amica), kao i za (preposizioni articolate) tj, predloge sa članovima: **dell'uomo**, **all'ospite**, **nell'antro**, **sull'arco**, itd. Postoje slučajevi i kada je elizija uobičajena ali nije obavezna..

ZNACI INTERPUNKCIJE / I SEGNI D'INTERPUNZIONE/

Interpunkcijom označavamo pauze koje činimo u govoru : *la virgola* (,), *il punto* (.), *il punto e virgola* (;), *i due punti* (:), *il punto interrogativo* (?) e *il punto esclamativo* (!), *i puntini* (...), *Il trattino* (-), *l'asterisco* (*), *la parentesi* (()) tonda, grffa ({ }) e quadra ([]).

ČLAN / ARTICOLO /

Član je jednostavni element koji služi da da' imenici određeno obeležje, sadrži neko prethodno „poznavanje“, opštost. Funkcija mu je da odredi imenicu pred kojom stoji.

Određeni član je promenljiv u rodu i broju, tj. slaže se sa imenicom prema kojoj gradi svoje oblike :

| | | | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | <i>maschile</i> | | <i>maschile</i> |
| | il | | i |
| <i>singolare</i> | <i>femminile</i> | <i>plurale</i> | <i>femminile</i> |
| | la, (l') | | le |

Oblik **il** prethodi imenicama muškog roda koje počinju **konsonantima** (a da to nisu **z, s** impura, **gn, pn**): il bimbo, il dolce, il gioco, itd., a koje u množini imaju oblik : i bimbi, i dolci, i doni, i giochi.

Jedini oblik za ženski rod je **la** koji se apostrofira ispred vokala : *la bocca, la danza, la chiesa, la scintilla, la zia, la zona* itd, ali : *l'erba, l'impresa, l'onda, l'uva* itd, a množini odgovara oblik **le** koji se po pravilu nikada ne skraćuje.

Neodređeni član čini imenicu neodređenom, još uvek nepoznatom: /Sto cercando un paio di scarpe /; Ho bisogno di un libro /; /Mi serve una busta /.

Neodređeni član se upotrebljava samo u jednini, u sledećim oblicima : **un** za muški rod, **una** i **un'** za ženski rod ;

- a) Oblik ***un*** prethodi imenici muškog roda koja počinje *konsonantom* (a da to nije ***z, s – impura, gn***), prema odgovarajućem pravilu određenog člana *il*: *un bimbo, un dolce, un dono, un gioco, un tradimento, itd;* ili *yokalom* : *un atto, un errore, un interesse, un orologio, un uomo, itd.*
- b) Oblik za ženski rod je ***una***, koji ispred imenica koje počinju *vokalom* elidira i apostrofira se, kao po odgovarajućem pravilu određenog člana *la*: *una cosa, una danza, una zona, itd, ali : un’alba, un’erba, un’onda, itd.*
- c) Rečeno je da ***neodređeni član nema množinu***; pa ipak postoje oblici množine ***uni*** i ***une*** kao neodređene i odnosne zamenice (*Gli uni* parlavano e *gli altri* ascoltavano) ; (*Le une* pregavano e *le altre* contemplavano). Ali da bi se prikazala množina neodređenog člana pribegava se obliku ***partitivnog člana dei, degli, delle***, koji ovako upotrebljen ima vrednost pravog pravcatog neodređenog člana. Na primer: *Ho colto una rosa, i Ho colto delle rose ; Ho comprato un libro i Ho comprato dei libri; C’è di là una persona, i Ci sono di là delle persone, itd.*

Ispred naziva gradova, kao i malih ostrva ne upotrebljava se određeni član: *Roma è una magnifica città; Parigi è grande; Napoli è interessante; Capri è un incanto.*

Izuzetak predstavljaju gradovi kod kojih je član sastavni deo imena kao : *La Spezia, L’Aquila, Il Cairo, L’Aia, La Mecca.*

Upotrebu člana zahtevaju nazivi *planina* (*il Vesuvio, l’Etna, l’Imalaia*), *reka* (*il Tevere, il Po, l’Arno*), *jezera* (*il Garda, itd.*), *pokrajina* (*il Lazio, la Puglia, il Veneto*); *zemalja i nacija* (*l’Italia, la Francia, il Brasile, il Giappone*), *kontinenata* (*l’Africa, l’India, l’Asia*); *velikih ostrva* (*la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, le Antile*).

O upotrebi određenog člana govoriće se još kasnije.

IMENICA / NOME /


Imenice mogu biti ***muškog roda*** ili ***ženskog roda***. U italijanskom jeziku imenice koje se u jednini završavaju na ***-a*** najvećim delom su ***ženskog roda***. Imenice koje se u jednini završavaju na ***-o*** su skoro sve ***muškog roda***.

Ima međutim imenica sa nastavkom na ***-o*** a ***ženskog su roda*** : *la mano, la moto, la dinamo, la radio, l’ auto.*

Postoji jedan broj imenica koje se završavaju na ***-a*** a ***muškog su roda*** : *il tema, il problema, il programma, il poeta, il dramma.*

| Množina imenica | Singolare | Plurale |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Načelno govoreći : | cas <i>-a</i> (jedna kuća) | cas <i>-e</i> (više kuća) |
| | libr <i>-o</i> (jedna knjiga) | libr <i>-i</i> (više knjiga) |

pa bi pregled rodova imenica i nastavaka u jednini kao i u množini izgledao ovako :



I Imenice na ***-a*** Jednina Množina

| | | | | | | | |
|------------|---|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| ženski rod | <table border="0"> <tr><td>sorella</td><td>sorelle</td></tr> <tr><td>gallina</td><td>galline</td></tr> <tr><td>pianta</td><td>piante</td></tr> </table> | sorella | sorelle | gallina | galline | pianta | piante |
| sorella | sorelle | | | | | | |
| gallina | galline | | | | | | |
| pianta | piante | | | | | | |
| muški rod | <table border="0"> <tr><td>poeta</td><td>poeti</td></tr> <tr><td>problema</td><td>problemî</td></tr> <tr><td>profeta</td><td>profetî</td></tr> </table> | poeta | poeti | problema | problemî | profeta | profetî |
| poeta | poeti | | | | | | |
| problema | problemî | | | | | | |
| profeta | profetî | | | | | | |

Imenice muškog ili ženskog roda jednine na **-ca** ili na **-ga** u množini zadržavaju grleni glas **k** ili **g** ali im se ubacuje konsonant **h** :

| | |
|--------------|----------------|
| la monarca | le monarche |
| il patriarca | i patriarchi |
| la dèlega | le dèleghe |
| lo stratega | gli strateghi. |

II Imenice na **-o** Jednina Množina

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| muški rod | cappello | cappelli |
| | contadino | contadini |
| | libro | libri |
| | lupo | lupi |
| ženski rod | la mano | le mani |

a sledeće imenice *ženskog roda* sa završekom na **-o** u jednini, u množini ostaju ne-promjenjene :

| | |
|-----------|-----------|
| l'auto | le auto |
| la dinamo | le dinamo |
| la moto | le moto |
| la radio | le radio. |

Imenice koje se završavaju na **-io** (gde je **i** naglašeno), u množini zadržavaju naglašeno **i** kome se dodaje **i** iz nastavka :

| <u>Singolare</u> | <u>Plurale</u> |
|-------------------|-------------------|
| brulich io | brulich ii |
| obl io | obl ii |
| zio | z ii |

dok imenice sa završetkom na **-io** (gde je **i** nenaglašeno) obično gube **i** iz osnove :

| <u>Jednina</u> | <u>Množina</u> |
|----------------|----------------|
| bacio | baci |
| occhio | occhi |
| figlio | figli |
| raggio | raggi |
| studio | stidi |

PRIDEV / AGGETTIVO /

Pridev je srođan imenici i prati je i bliže određuje.

Kada kažemo *uomo*, *pane*, *gioia*, nameravamo da *imenujemo* neku osobu, stvar ili pojam; ako pak kažemo *buono*, *bianco*, *breve*, hoćemo da *odredimo* neku osobu, neku stvar ili neki pojam, kao na primer: *un uomo buono*, *il pane bianco*, *una gioia breve*. Reči kao *buono*, *bianco*, i *breve* koje se dodaju imenicama ukazuju na neku osobinu (pozitivnu ili negativnu) tih imenica, i čine kvalifikativne prideve. Pored kvalifikativnih postoje i pokazni prodevi koji definišu neko posebno određivanje.

Pridev se slaže sa imenicom na koju se odnosi i u rodu i u broju. Za obrazovanje roda i broja kvalifikativnih prideva služe opšte norme koje važe i za imenice.

| | | | |
|---------|---|---------|---|
| jednina | $\begin{cases} \text{muški rod : vero} \\ \text{ženski rod : vera} \end{cases}$ | množina | $\begin{cases} \text{muški rod : veri} \\ \text{ženski rod : vere} \end{cases}$ |
|---------|---|---------|---|

Na primer : *Un sentimento vero* i *Una passione vera e la viola sono
Dei veri amici* i *Delle parole vere*

Sva ostala pravila koja važe za imenice važe takođe i za prideve. Oni koji se završavaju na **-co** kako za muški tako i za ženski rod zadržavaju i u množini grleni izgovor : **poco – poca – pochi – poche** ; **vigliacco – vigliacca – vigliacchi – vigliacche**;

Slaganje prideva. Pridevi koji se završavaju na **-go** po pravilu zadržavaju grleni izgovor **-go u ghi** i u množini muškog roda : **largo – larghi**, **lungo – lunghi**, **analogo – analoghi**, itd.

- a) Ako se u rečenici nalaze dve ili više imenica muškog roda, pridev će za obe biti u muškom rodu / *Il ricco e il povero* sono *uguali* dinanzi alla morte. /
- b) Ako se pak u rečenici nalaze dve ili više imenica ženskog roda, pridev će za obe biti u množini ženskog roda : / *La rosa e la viola* sono *odorose* /
- c) Ako su imenice različitih rodova pridev će u množini biti muškog roda : / *Mia sorella e mio fratello* sono *studiosi* /; / *Il giacinto e la gardenia* sono *odorosi*.

BROJEVI / I NUMERI /

Brojevi se u italijanskoj gramatici smatraju podvrstom prideva.(aggettivi numerali), pošto stoje uz imenicu i određuju je. Evo sheme **osnovnih** brojeva od 0 do 100:

| | | | |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 0 - zero | 8 - otto | 16 - sedici | 24 - ventiquattro |
| 1 - uno | 9 - nove | 17 - diciassette | 25 - venticinque |
| 2 - due | 10 - dieci | 18 - diciotto | 26 - ventisei |
| 3 - tre | 11 - undici | 19 - diciannove | 27 - ventisette |
| 4 - quattro | 12 - dodici | 20 - venti | 28 - ventotto |
| 5 - cinque | 13 - tredici | 21 - ventuno | 29 - ventinove |
| 6 - sei | 14 - quattordici | 22 - ventidue | 30 - trenta |
| 7 - sette | 15 - quindici | 23 - ventitré | 31 - trentuno... |
| 33 - trentatré | 40 - quaranta | 60 - sessanta | 80 - ottanta |
| 38 - trentotto | 50 - cinquanta | 70 - settanta | 90 - novanta |
| 100 - cento | | | |

ZAMENICE / I PRONOMI /

Zamenica zamenjuje imenicu i zbog toga se posmatra kao određena imenica. Zamenica ima nekoliko vrsta: *lične* (personalni), *prisvojne* (possessivi), *pokazne* (dimostrativi), *neodređene* (indefiniti), *relativne* (relativi), *upitne* (interrogativi).

Lične zamenice u funkciji subjekta.

| | | | | |
|----|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 1. | io | ja | | noi |
| 2. | tu | ti | | voi |
| 3. | egli esso lui | on essa lei | (ella) ona | essi oni esse one loro oni, one |

U trećem licu jednine, **egli** se upotrebljava samo za ljudska bića, a **esso** samo za predmete i životinje m. roda. **Ella** je zastareo oblik zamenice, izlazi iz upotrebe, a u upotrebi se još može naći samo za žene; **essa** se odnosi bilo na žene ili na predmete ili životinje ž. roda. U govornom jeziku danas se za ljudska bića najviše upotrebljavaju oblici: **lui, lei, loro**.

Oblici za učivo obraćanje. U današnjem italijanskom, za učivo obraćanje jednoj osobi upotrebljavaju se oblici **trećeg lica jednine**. Ponekad se ove zamenice pišu velikim slovom L. Tako **lei** (**Lei**) pored ona dobija značenje „Vi“, pa se samo iz konteksta može utvrditi da li npr. **Lei ha ragione** znači „Ona je u pravu“, ili „Vi ste u pravu“; **Adesso le dirò** – „Sad ču joj reći“ ili „Sad ču Vam reći“.

I zamenica 3. lica množine **loro** (**Loro**) može se upotrebiti za učivo obraćanje većem broju ljudi, ali samo u posebnom ceremonijalnom stilu: **Loro signori mi capiscono** – Vi me, gospodo razumete.

GLAGOL (IL VERBO)

Glagol je vrsta reči koja označava neku radnju ili stanje u odnosu na osobe, životinje ili stvari koji ovu radnju vrše ili se u tom stanju nalaze ili se na taj način predstavljaju.

KONJUGACIJA POMOĆNOG GLAGOLA ESSERE

IL PRESENTE dell' ESSERE

Glagol ESSERE je jedan od dva osnovna glagola italijanskog jezika, pored svog samostalnog značenja = **biti**, koristi se i kao pomoćni glagol za građenje složenih vremena.

Promena glagola ESSERE u prezantu indikativa glasi:

| | singolare | | plurale |
|---|-------------|---|--------------|
| 1. pers. <i>io</i> | sono | 1. pers. <i>noi</i> | siamo |
| 2. pers. <i>tu</i> | sei | 2. pers. <i>voi</i> | siete |
| 3. pers. <i>egli, essa</i> <i>lui, lei</i> | è | 3. pers. <i>essi, esse</i> <i>loro</i> | sono |

Imenice i pridevi na -E


Pored imenica i prideva koji se u jednini završavaju na -a odnosno na -o, u italijanskom jeziku postoje i imenice i pridevi koje se u jednini završavaju na - E koje u množini prelazi u - I. Te imenice i pridevi mogu biti i muškog i ženskog roda i radi raspoznavanja trebalo bi konsultovati rečnik i učiti takve imenice obavezno sa članom da bi se izbegle greške.

| | | |
|-----------|--------------------------|----------------------------|
| Muški rod | <i>Jednina</i> | <i>Množina</i> |
| | Il giornale è nuovo. | I giornali sono nuovi. |
| | Il professore è giovane. | I professori sono giovani. |
| | Il televisore* è spento. | I televisori sono spenti. |
| | Il bicchiere è vuoto. | I bicchieri sono vuoti. |

* la televisione

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Ženski rod | <i>Jednina</i> | <i>Množina</i> |
| | La lezione è interessante. | Le lezioni sono interessanti. |
| | La stazione è moderna. | Le stazioni sono moderne. |
| | La parete è verde. | Le pareti sono verdi. |
| | La frase è lunga. | Le frasi sono lunghe. |

pa bi opšti pregled rodova imenica i nastavaka u jednini kao i u množini izgledao ovako :



* pridevi koji se u jednini završavaju na -e imaju jedan oblik i za muški i za ženski rod:

Npr. La ragazza interessante Le ragazze interessanti.
 Il ragazzo interessante. I ragazzi interessanti.

ČLAN /ARTICOLO/

U italijanskom jeziku pored već navedenog oblika određenog člana za muški rod IL za jedninu i I za množinu, postoji još jedan oblik određenog člana za muški rod koji u jednini glasi **LO** a u množini **GLI**.

Ovaj oblik određenog člana koristi se isključivo u sledećim slučajevima:

1. ispred imenice koja počinje na **s+suglasnik** (tzv. „s impura“ – nečisto s): **lo** scontrino **gli** scontrini, **lo** sbaglio **gli** sbagli
2. ispred imenice koja počinje na **z**: **lo** zero **gli** zeri, **lo** zio **gli** zii
3. ispred imenice koja počinje na **x**: **lo** xenofobo **gli** xenofobi, **lo** xilofono **gli** xilofoni
4. ispred imenice koja počinje na **ps / pn**: **lo** psicologo **gli** psicologi, **lo** pneumatico **gli** pneumatici

5. ispred imenice koja počinje na **samoglasnik** (tad se elidira): **l'amico gli** amici, **l'ospite gli** ospiti, **l'uomo gli** uomini
6. ispred imenice koja počinje glasom š: **lo** sciopero **gli** scioperi
7. ispred imenice koja počinje glasom nj: **lo** gnocco **gli** gnocchi
8. ispred imenice koja počinje glasom j: **lo** Ionio, **lo** yogurt

U svim ovim slučajevima neodređeni član za muški rod glasiće **UNO** s tim što se ispred vokala skraćuje, tj. dolazi do tronkamenta koji se NE OBELEŽAVA apostrofom: **un** uomo, **un** amico, **un** esame, **un** ufficio, **un** indirizzo, **un** ospedale.

Specifične konstrukcije

* Reča **CI + glagol essere** ima bezlično značenje: **ima, postoji, nalazi se**. Glagol se u tom slučaju slaže sa subjektom.

Sul tavolo **c'è** una lettera. – Na stolu je jedno pismo.
 Che **c'è** per cena? – Šta ima za večeru?
 Che **c'è**? – Šta je? Šta ima?
Ci sono due bei film stasera. – Ima dva lepa filma večeras.
Ci sono tanti posti dove uscire. – Ima toliko lepih mesta za izlazak.
 Loro non **ci sono**. – Njih nema.
 Oggi non **c'è** l'insalata? – Danas nema salate?

* U govornom jeziku reča **CI** se standardno koristi uz glagol avere i nenaglašenu akuzativnu zamenicu, naročito kada govornik postavlja pitanje ili kada želi da naglasi da poseduje nešto.

Ce l'hai una penna? – Imaš li jednu olovku?
Ce l'ho. – Imam je.
Ce l'avete l'orario dei treni? – Imate li red vožnje vozova?
Ce l'abbiamo. – Imamo ga.
Ce l'hanno un appartamento? – Imaju li stan?
 No, non **ce l'hanno**. – Ne, nemaju ga.

KONJUGACIJA POMOĆNOG GLAGOLA AVERE

IL PRESENTE del AVERE

Glagol AVERE je drugi osnovni glagol italijanskog jezika, pored svog samostalnog značenja = **imati**, koristi se i kao pomoći glagol za građenje složenih vremena.

Promena glagola AVERE u prezentu indikativa glasi:

| | singolare | | plurale | |
|---|------------|--|---|----------------|
| 1. pers. <i>io</i> | ho | | 1. pers. <i>noi</i> | abbiamo |
| 2. pers. <i>tu</i> | hai | | 2. pers. <i>voi</i> | avete |
| 3. pers. <i>egli, essa</i> <i>lui, lei</i> | ha | | 3. pers. <i>essi, esse</i> <i>loro</i> | hanno |

PREZENT /IL PRESENTE/

- Prezent se u prvom redu koristi za radnje ili stanja koja su istovremena s trenutkom govorenja:
Passeggio con gli amici. Guardo la tivù.
- Prezent se koristi za procese koji su aktuelni u trenutku govorenja:
Anna prende le lezioni di pianoforte.
- Koristi se i u poslovicama i iskazima koji upućuju na opšte istine kao npr. zakone fizike, matematike itd:
L'acqua bolle a 100 gradi. Chi cerca trova.
- Narativni ili istorijski prezent:
Giovani si alza, si guarda intorno e torna a sedere.
Leopardi nasce a Recanati nel 1798.
- Koristi se i umesto futura:
La prossima estate andiamo al mare.
- Prezent vrlo često može da ima funkciju imperativa:
Ora tu mi racconti tutto.
- Koristi se i za izricanje pretnji. Pretiti Italijanu glagolom koji je u futuru (kao što je slučaj u našem jeziku) značilo bi da će se pretnja ostvariti u nekoj daljoj budućnosti i tako ona gubi na uverljivosti:
Ti ammazzo! (ubiću te) Ti faccio nero! (ima da te naplavim)

Italijanski jezik ima tri tipa konjugacija glagola koje razlikujemo prema nastavcima infinitiva prezenta: na **-are** (1* konjugacija: lodare), na **-ere** (2* konjugacija: temere, leggere), na **-ire** (3* konjugacija: sentire).

| 1* amare | 2* temere | 3* sentire |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| io am- o | io tem- o | io sent- o |
| tu am- i | tu tem- i | tu sent- i |
| egli am- a | egli tem- e | egli sent- e |
| noi am- iamo | noi tem- iamo | noi sent- iamo |
| voi am- ate | voi tem- ete | voi sent- ite |
| essi am- ano | essi tém- ono | essi sent- ono |

| | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| io am- o | io tem- o | io sent- o |
| tu am- i | tu tem- i | tu sent- i |
| egli am- a | egli tem- e | egli sent- e |
| noi am- iamo | noi tem- iamo | noi sent- iamo |
| voi am- ate | voi tem- ete | voi sent- ite |
| essi am- ano | essi tém- ono | essi sent- ono |

Kao što se vidi iz primera prezent indikativa pravilnih glagola se gradi oduzimanjem karakterističnog nastavka *are* za 1* konjugaciju, *ere* za 2* konjugaciju, *ire* za 3* u infinitivu a dobijenoj osnovi infinitiva dodaju se nastavci za prezent.

U trećoj konjugaciji, jedan broj glagola u prezantu /inhoativni glagoli/ (indikativa i konjunktiva) kao i u imperativu proširuje osnovu umetkom *isc*. Umetak se izgovara dvojako, shodno pravilima o izgovoru slovne grupe *sc* ispred vokala: kao (*isc*) ispred *o* i *u*, a kao (*iš*) *ispred e* i *i*. Tako na primer glagol finire glasi :

| 3* finire | | |
|-------------------------------------|--|--|
| io fin- <i>isc-o</i> (finisko) | noi fin- iamo (finjamo) | |
| tu fin- <i>isc-i</i> (finiši) | voi fin- ite (finite) | |
| egli fin- <i>isc-e</i> (finiše) | essi fin- <i>isc-ono</i> (finiskono) | |

Glagoli 1. konjugacije kao npr. **cominciare** i **mangiare** ne udvajaju -i u 2. licu jednine i 1. licu množine:

| | | | |
|--------------|-----------------|------------|---------------|
| io comincio | noi cominciamo | io mangio | noi mangiamo |
| tu cominci | voi cominciate | tu mangi | voi mangiate |
| lui comincia | loro cominciano | lui mangia | loro mangiano |

Glagoli 1. konjugacije na **-care** i **-gare**, npr. pagare i giocare, čuvaju svoj izgovor iz infinitiva ubacujući -h u 2. licu jednine i 1. licu množine:

| | | | |
|----------|--------------|-----------|---------------|
| io pago | noi paghiamo | io gioco | noi giochiamo |
| tu paghi | voi pagate | tu giochi | voi giocate |
| lui paga | loro pagano | lui gioca | loro giocano |

Povratni glagoli, kao i u srpskom, grade se dodavanjem povratne zamenice (si) samo u infinitnim oblicima i to u trećem licu jednine i množine dok se za prvo i drugo licje jednine i množine upotrebljavaju nenaglašne lične zamenice tih lica - mi, ti, ci, vi

| bagnarsi | pentirsi |
|------------------------|------------------------|
| io mi bagno | io mi pento |
| tu ti bagni | tu ti penti |
| egli si bagna | egli si pente |
| noi ci bagniamo | noi ci pentiamo |
| voi vi bagnate | voi vi pentite |
| essi si bagnano | essi si pentono |

NEPRAVILNI GLAGOLI (I VERBI IRREGOLARI)

Ovde će biti prikazana promena samo nekih nepravilnih glagola a neki će biti u dodatku kod rečnika.

| andare | | dare | | stare | | fare | |
|--------|---------|------|-------|-------|--------|------|----------|
| io | vado | io | do | io | sto | io | faccio |
| tu | vai | tu | dai | tu | stai | tu | fai |
| egli | va | egli | dà | egli | sta | egli | fa |
| noi | andiamo | noi | diamo | noi | stiamo | noi | facciamo |
| voi | andate | voi | date | voi | state | voi | fate |
| essi | vanno | essi | danno | essi | stanno | essi | fanno |

modalni glagoli – verbi modali

Modalni glagoli (verbi modali) uvode infinitiv bez ikavog predloga, i kvalifikuju radnju, izraženu tim infinitivom, kao neophodnu, moguću ili željenu. Iza glagola sapere doduše može stajati predlog di ali se tada značenje ovog glagola menja:

So scrivere bene. – Umem dobro da pišem.

So di scrivere bene. – Znam / Svestan sam toga da dobro pišem.

dovere – morati

Io **devo** partire presto.
Tu **devi** ripetere la domanda.
Lui **deve** rimanere a casa.
Noi **dobbiamo** lavorare fino a tardi.
Voi **dovete** preparare un esame.
Loro **devono** andare a scuola.

volere - hteti

Io **voglio** un caffè. / bere un caffè.
Tu **vuoi** comprare le scarpe.
Lui **vuole** andare in vacanza all'estero.
Noi **vogliamo** dormire fino a tardi.
Voi **volete** parlare in italiano.
Loro **vogliono** superare l'esame.

potere – moći

Io **posso** restare un po'?
Tu **puoi** chiudere la finestra?
Lei **può** aspettare.
Noi **possiamo** entrare?
Voi **potete** parlare più piano?
Loro **possono** parlare la lingua italiana.

sapere – znati, umeti

Io **so** cucinare bene.
Tu **sai** suonare il violino?
Lei **sa** guidare.
Noi **sappiamo** la verità. / giocare a tennis.
Voi **sapete** l'italiano. / parlare in italiano.
Loro **sanno** nuotare.

posesivni pridevi i zamenice - possessivi

Posesivni pridevi (aggettivi possessivi) uspostavljaju odnos posedovanja, odnosno pripadanja između dva ili više elemenata rečenice. Prisvojni pridev slaže se u rodu i broju sa posedovanim elementom, rod ili broj onoga koji poseduje ne vidi se iz prisvojnog prideva (za razliku od srpskih oblika *njegov* ili *njen*). Svako lice ima svoj prisvojni pridev:

| lice | jednina | | množina | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | muški rod | ženski rod | muški rod | ženski rod |
| Io | MIO | MIA | MIEI | MIE |
| Tu | TUO | TUA | TUOI | TUE |
| Lui / lei | SUO | SUA | SUOI | SUE |
| Noi | NOSTRO | NOSTRA | NOSTRI | NOSTRE |
| Voi | VOSTRO | VOSTRÀ | VOSTRI | VOSTRE |
| loro | IL LORO | LA LORO | I LORO | LE LORO |

* Prisvojni pridev suo (suoi, sua, sue) odnosi se samo na treće lice jednine, za razliku od srpskih oblika svoj, svoja, svoje, koji se odnosi na sva lica koja su subjekti rečenice.

Ja uzimam **svoje stvari**. = Io prendo **le mie cose**. (io prendo le sue cose = ja uzimam njegove/njene stvari).

Mi uzimamo **svoja kola**. = Noi prendiamo **la nostra macchina**. (noi prendiamo la sua macchina = mi uzimamo njegova/njena kola).

Oni imaju **svoje probleme**. = Loro hanno i **loro problemi**. (loro hanno i suoi problemi = oni imaju njegove/njene probleme).

Standardno mesto prisvojnog prideva je ispred imenice, u takvom položaju po pravilu ispred prideva stoji određeni član:

Ecco il mio libro. Dove sono i tuoi appunti? Voglio le mie cose!

Kada se član ne upotrebljava:

1. Član se uvek izostavlja uz prisvojne prideve ukoliko su oni u sastavnom delu imenskog predikata. Questo libro è mio.

2. Izostavlja se u nekim izrazima koji imaju određenu dozu afektivnosti, nešto lično, i tada dolazi do inverzije tj. prisvojni pridev staje iza imenice.

E' tutto colpa mia. Non sono fatti tuoi!

Sono cavoli tuoi! Sono cose mie! Ha fatto di testa sua!

A casa mia.

3. U vokativu dolazi takođe do inverzije i izostavlja se član.

Mamma mia! Signori miei! Amore mio! Cuore mio! Figlia mia!

4. Član se izostavlja ukoliko prisvojni pridev stoji ispred imenice u jednini koja označava članove porodice i bliske rođake. (madre, padre, sorella, fratello, figlio, figlia, cugino, cugina, nonno, nonna, zio, zia, marito, moglie).

Mio padre è impiegato statale. – Moj otac je državni službenik.

Mia madre è professoressa. – Moja majka je profesorka.

Ora chiamo mio fratello! – Sad će pozvati svog brata!

Izuzetak: **il loro padre**, **la loro nonna**...

a) Kada su ove imenice u množini normalno se koristi član.

Le tue sorelle sono bellissime.

b) Član će da se koristi i kada stoji neki pridev uz ove imenice upotrebljene u jednini.

La mia buona madre. Il mio fratello maggiore fa il militare.

c) Kad stoji neka odredba.

Il mio zio di Milano.

d) Kad je imenica u deminutivu.

Il tuo papà. La mia mamma. Il mio fratellino è malato.

Prisvojni pridev **LORO uvek se upotrebljava sa članom!!!**

Za razliku od prisvojnih prideva uz prisvojne zamenice ne stoji imenica a određeni član mora uvek da se koristi.

Prendi la tua borsa. Io prendo **la mia**.

Questa è la mia. Dov'è **la tua**?

Futur – Futuro

Futur se gradi od osnove koja se dobija odbacivanjem infinitnih nastavaka -ARE, -ERE i -IRE i dodavanjem, na tako dobijenu osnovu, nastavaka za futur koji su navedeni u sledećoj tabeli.

| Jednina | 1. i 2. konjugacija | 3. konjugacija |
|-------------------------------|---|---|
| 1. lice 2. lice 3. lice | - erò - erai - erà | - irò - irai - irà |
| Množina | - eremo - erete - eranno | - iremo - irete - iranno |

Npr.

TELEFONARE
PARTIRE

Telefonerò a Corrado.
dopodomani.

Telefonerai a casa.
poco.

Telefonerà domani.
mese.

Telefoneremo a Berlino.
qualche giorno.

Telefonerete in Germania.
alcuni giorni.

Telefoneranno stasera.
l'estate prossima.

LEGGERE

Leggerò il giornale.

Leggerai la rivista.

Leggerà il libro.

Leggeremo un romanzo giallo.

Leggerete fino a tardi.

Leggeranno fino alle due.

Partirò

Partirai fra

Partirà fra un

Partiremo fra

Partirete fra

Partiranno

Nepravilne osnove za futur imaju sledeći glagoli:

vedere – vedrò

andare – andrò

rimanere – rimarrò

tenere – terrò

venire – verrò

dire – dirò

dare – darò

avere – avrò

essere – sarò

potere – potrò

volere – vorrò

fare – farò

sapere – saprò

stare – starò

dovere – dovrò

bere – berrò

uscire – uscirò

* Glagoli 3. konjugacije, - IRE, koji su u indikativu prezenta proširivali osnovu infiksom -ISC-, u futuru samo dodaju nastavke direktno na osnovu, bez infiksa.

Finire – finirò

preferire – preferirò

uscire – uscirò

* Glagoli 1. konjugacije na – CARE i – GARE čuvaju izgovor, kao i u prezentu, ubacujući H.

* Glagoli 1. konjugacije na –CIARE i –GIARE gube I iz infinitiva.

Cominciare – comincerò mangiare – mangerò

Upotreba futura:

- za iskazivanje budućih radnji – Domani andremo a fare una gita. Quest’ estate andremo al mare in Italia.
 - * međutim sve je češća upotreba prezenta za izražavanje bliske budućnosti npr. Domani parto per Roma.
 - može da služi umesto imperativa – Andrai subito a casa e riporterai il libro.
 - može da pokazuje neku vrstu prepostavke, nesigurnost ili sumnju – Che ore sono? Saranno già le undici e mezzo.
 - iskazuje nevericu u pitanju – Non sarai mica offeso?

passato prossimo

Passato prossimo (perfekat) je složeni glagolski oblik što znači da nema posebne lične nastavke već se gradi od pomoćnog glagola (avere i essere) koji je u prezentu i participa prošlog glavnog glagola.

Particip prošli se dobija odbijanjem karakterističnog završetka u infinitivu i dodavanjem nastavaka:

- za 1. konjugaciju **-ATO** **parlare** - **parlato**
 - za 2. konjugaciju **-UTO** **vendere** - **venduto**
 - za 3. konjugaciju **-ITO** **uscire** - **uscito**

Veoma je važno обратити pažnju na pravilnu upotrebu pomoćnog glagola.

- Prelazni glagoli menjaju se sa AVERE. Uz avere korisiti se particip u muškom rodu i on se ne menja.

Io ho comprato la macchina.

Noi abbiamo comprato una villa.

Tu hai comprato la casa.

Voi avete comprato il computer nuovo.

Luisa ha comprato il vestito.

Loro hanno comprato il cagnolino.

Noi abbiamo chiamato il dottore.

Marco ha venduto la macchina.

- Neprelazni glagoli se uglavnom služe glagolom ESSERE i participom koji se onda slaže u rodu i broju sa subjektom.
Io **sono uscita** di casa alle 7. Noi **siamo usciti** presto.
Tu **sei uscito** senza soldi. Voi, ragazze, **siete uscite** senza permesso.

Giorgio è tornato tardi.

Luisa è tornata presto.
Mentre la signora

* Postoji i određeni broj neprelaznih glagola koji se menjaju sa avere. To su: viaggiare, dormire, camminare, passeggiare, nuotare, ballare, abitare.

Ho viaggiato tutta la notte. **Avete nuotato** al mare.

Hai dormito bene? **Hanno ballato** alla festa.

Lei ha camminato a lungo. **Ho abitato** a Roma.

Abbiamo passeggiato per due ore.

* Modalni glagoli:

Sapere se uvek menja sa avere.

Potere, volere i dovere uvek mogu da se menjaju sa avere, međutim uz neprelazne glagole bolje je da se menjaju uz essere, npr.

Ho dovuto andare dal dentista. Sono dovuta andare dal dentista.

* Glagoli finire i cominciare mogu da budu i prelazni i neprelazni zavisno od značenja i upotrebe. Kad se nešto samo od sebe završi ili počne onda su glagoli neprelazni i menjaju se uz essere.

La lezione è finita. È cominciata l'estate.

Kada neko nešto završi ili počne onda su glagoli prelazni i menjaju se uz avere.

Il professore ha finito di parlare. Ho cominciato a studiare.

* Veliki je broj glagola koji imaju nepravilne participe, ovde ćemo nabrojati samo neke od njih:

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| decidere – deciso | chiudere – chiuso | accendere – acceso | leggere – letto |
| prendere – preso | mettere – messo | spendere – speso | scrivere – scritto |
| chiedere – chiesto | dire – detto | bere – bevuto | aprire – aperto |
| scoprire – scoperto | venire – venuto | spiegare – spento | vedere – visto |
| rispondere – risposto | rimanere – rimasto | chiudere – chiuso | fare – fatto |